

MANS DE BREISH – Los carbonièrs de La Sala
Paraulas : Joan Bodon
Musica : Mans de Breish
Lenga : occitan lengadocian

Los carbonièrs de La Sala
Occitans sens o saber
Cantan l'Internacionala
la cançon del desespèr.

Del punh sarrat que se lèva
saludèm l'acordeon
Qual compren la nòstra grèva ?
Jaurès es al Panteon.

Luchas grandas d'un còp éra
la polícia dins Aubin
Per saquejar la misèria
quand trigocèrem Watrin.

La plegarem pas l'esquina.
Ajudatz-nos, païsans
Volèm gardar nòstra mina
lo pan de nòstres enfants.

Cantem l'Internacionala
la cançon de nòstre espèr
Los carbonièrs de La Sala
nos an mostrat lo dever.

Cantem l'Internacionala,
la cançon de nòstre espèr.
Los carbonièrs de La Sala
nos an mostrat lo dever.

MANS DE BREISH – Los carbonièrs de La Sala
Paroles : Joan Bodon
Musique: Mans de Breish
Lenga : occitan languedocien

Les mineurs de Decazeville
Occitans sans le savoir
Chantent l'internationale
La chanson du désespoir.

Du poing fermé qui se lève
Saluons l'accordéon
Qui comprend notre grève ?
Jaurès est au Panthéon.

Luttes grandes d'autrefois
La police dans Aubin
Pour secouer la misère
Quand nous lynchâmes Watrin.

Nous ne courberons pas l'échine
Aidez-nous, paysans
Nous voulons garder notre mine
Le pain de nos enfants.

Chantons l'internationale
La chanson de notre espoir
Les mineurs de Decazeville
Nous ont montré le devoir.

Chantons l'internationale
La chanson de notre espoir
Les mineurs de Decazeville
Nous ont montré le devoir.